

RMI, vaša prava i vaše obaveze

RMI : je financijska pomoć za početak integracije u francusku okolinu.

To je pomoć, koja vam garantuje **minimalan novčani iznos**.

Referent i sklopljen ugovor za vašu integraciju vam garantuju socijalnu ili profesionalnu integraciju u francusku okolinu.

Minamalan prihod za vas i vašu porodicu

Čim je vaša molba za RMI popunjena (ispunite molbu i isporučite sve tražene dokumente), molba se šalje na Caisse d'allocations familiales (Službu za smještaj porodica) u Lyonu ili u Villefranche sur Saône (CAF) ili na Mutualité sociale agricole (MSA) - (Socijalna i poljoprivredna služba).

Posle proučavanja vaše lične situacije, gore napisane organizacije će da vam isporučuju financijsku pomoć za svaki mjesec.

Vaša integracija je naša dužnost

Sledećeg meseca posle ispunjene molbe za RMI, predsednik opštine će odrediti referenta, na osnovu *dokumenata za imenovanje (fiche de pré-désignation)*, koji će se brinuti za vas i za članove vaše porodice. Taj dokument ćete da ispunite u istom vremenu kad i vašu molbu za RMI, skupa sa vašim instruktorom.

Vaš referent će vam saopštiti dan sastanka putom pošte.

Vaš referent, će da vam :

- pomogne da skupa napišete projekat za socijalnu ili profesionalnu integraciju i poslije toga da vas prati u samoj realizaciji toga projekata kroz česta sastajanja,
- da skupa sa vama napiše ugovor (obavezno poslije 3 meseca od prihvatanja RMI). On će da napiše konkretne prijedloge i vrijeme njihove realizacije koji bi morali, da vam omoguće profesionalnu aktivnost koja će da popravi vaš svakidašnji život. Taj ugovor potpisuje i predsednik opštine, za period od 3 do 12 meseca, koji može, da se produži.

•••

...RMI, vaša prava i vaše obaveze

RMI vam garantira prava

Pravo na zdravstveno osiguranje

- ▶ Dostup za skupno zdravstveno osiguranje (CMU).
- ▶ Dostup za dodatno zdravstveno osiguranje.

Pravo na smještaj

- ▶ Lična pomoć na smještaj (APL).
- ▶ Oslobodjenje od poreza na smještaj i smanjeni troškovi telefona (stacionarni/kućni telefon).

Pravo na akcije potrebne za integraciju

- ▶ Pomoć i pratnja kod : doktora, u vezi sa smještajem, oko vaših prava ...
- ▶ Orijentacija.
- ▶ Pomoć za posao (to jest CES/CEC, RMA).
- ▶ Pomoć kod traženja posla.
- ▶ Finansijska pomoć za integraciju.
- ▶ Pomoć za transport (TCL et SNCF).

RMI i vaše obaveze (dužnosti)

Igrati aktivnu ulogu u vašoj integraciji

- ▶ Morate da dolazite na sastanke sa vašim referentom.
- ▶ Morate da uradite sve potrebno, da bi se realizirao vaš projekat.

Ispuniti sve administrativne obaveze

- ▶ Svaki treći mjesec morate, da šaljete deklaraciju o vašim finansijskim prihodima (DTR) vašoj organizaciji koja vam šalje pare (CAF ou MSA).
- ▶ Svaku promjenu vaše situacije (ako se preselite, ako se promjeni broj osoba koje žive sa vama) morate da saopštite vašoj organizaciji koja vam šalje pare.

Upozorenje

U slučaju da ne poštujete jednu od vaših obaveza, dodijeljena finansijska pomoć RMI može biti ukinuta na prijedlog predsednika komisije za lokalnu integraciju ili na prijedlog predsednika opštine.

Za sve dodatne informacije možete da se obratite :

- Vašem instrukturu :
- U sekretarijat CLI, broj :

Molba za **RMi** : dokumenti, koje je potrebno isporučiti

Imate sastanak dana :

U/na (mjesto sastanka) :

Sa (ime osobe) :

Molimo vas, da sa sobom donesete ove dokumente :

1•Kartu vašeg boravka u Francuskoj

- ▶ Kartu vašeg boravka (séjour),
- ▶ Kartu boravka vaše žene/muža ili partnerice/partnera,
- ▶ Kartu boravka vaše djece, ako imaju više od 18 godina.
- ▶ Sve dokumente koji vam priznavaju status izbjeglice. Odluka od OFPRA ili C.R.R.

2•Porodična situacija

- ▶ Vašu državljanску knjižicu i knjižicu o državljanstvu vaše žene/muža i sve dokumente koji potvrđuju državljanstvo vaše dece.

3•Vaši prihodi

- ▶ Potvrdu od ASSEDIC.
- ▶ Kopiju vašeg računa na banci (RIB) ili na pošti (RIP).

4•Osiguranja

- ▶ Vašu karticu za osiguranje ili potvrdu C.M.U.

5•Smještaj (mjesto vašeg boravka)

- ▶ Potvrdu vašeg smještaja.

Za molbu za **RMi**

Morate da se javite na sastanak na ovu adresu :

MAISON DU RHÔNE

186, rue de Gerland
69007 LYON

Tél. 04 72 71 66 80

Ako idete sa metroom : Metro linija B "Stanica DEBOURG".